

ZAKON O ZAŠTITI DEPOZITA

("Sl. list Crne Gore", br. 44/10 od 30.07.2010, 40/11 od 08.08.2011 i
47/15 od 18.08.2015)

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite depozita položenih kod banaka sa sjedištem u Crnoj Gori, status, nadležnosti i poslovanje Fonda za zaštitu depozita (u daljem tekstu: Fond) i isplata garantovanog depozita u cilju zaštite interesa deponenta i doprinosa očuvanju stabilnosti bankarskog sistema.

Značenje izraza

Član 2

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) **banka** je pravno lice koje obavlja bankarske poslove na osnovu dozvole koju je izdala Centralna banka Crne Gore (u daljem tekstu: Centralna banka) za obavljanje tih poslova;

2) **strana banka** je pravno lice sa sjedištem van Crne Gore koje je, u skladu sa propisima države porijekla, osnovano i upisano u registar nadležnog organa te države kao banka;

3) **filijala** je dio banke bez svojstva pravnog lica koji obavlja sve ili samo dio poslova te banke;

4) **depozit** je svaki potražni novčani saldo koji rezultira iz sredstava na računu ili iz privremenih stanja, koja su proistekla iz uobičajenih bankarskih transakcija, a koja je banka dužna da isplati u skladu sa propisima ili ugovorenim uslovima, uključujući i drugi dug koji se može dokazati potvrdom koju je izdala ta banka;

5) **garantovani depozit** je depozit, odnosno dio depozita kod jedne banke, čiju isplatu vrši Fond u skladu sa ovim zakonom;

6) **zajednički račun** je račun, koji je otvoren u ime dva ili više lica ili za koji dva ili više lica imaju pravo raspolaganja sredstvima, na osnovu deponovanih potpisa;

7) **deponent** je fizičko ili pravno lice koje ima depozit kod banke;

8) **dan isplate** je dan na koji Fond, preko banke određene za isplatu, stavi deponentima na raspolaganje iznos garantovanog depozita.

Principi zaštite depozita

Član 3

Sistemom zaštite depozita obuhvataju se depoziti položeni kod banke prije ili na dan nastanka zaštićenog slučaja, u eurima i/ili u valuti koja nije euro, a čija se isplata garantuje u skladu sa ovim zakonom.

Banka je dužna da učestvuje u sistemu zaštite depozita na način utvrđen ovim zakonom.

Filijala strane banke, kojoj je Centralna banka izdala odobrenje za rad, nije dužna da učestvuje u sistemu zaštite depozita.

Depoziti položeni kod filijale strane banke zaštićeni su u skladu sa propisima države u kojoj je sjedište te banke.

II. ZAŠTITA DEPOZITA

Nastanak zaštićenog slučaja

Član 4

Zaštićeni slučaj nastaje istog dana kada Centralna banka donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad bankom.

Centralna banka bez odlaganja dostavlja Fondu rješenje o otvaranju stečajnog postupka.

U slučaju iz stava 1 ovog člana deponenti banke imaju pravo na isplatu garantovanog depozita u visini i na način utvrđen ovim zakonom.

Isplatu garantovanog depozita vrši Fond, u skladu sa ovim zakonom.

Pravo na isplatu garantovanog depozita nema deponent kome je u toku postupka likvidacije banke isplaćen iznos do visine garantovanog depozita, a nad kojom je, nakon te isplate, otvoren stečajni postupak.

Garantovani depozit

Član 5

Garantovani depozit utvrđuje se pojedinačno za svakog deponenta, na način što se ukupna sredstva deponenta po svim njegovim depozitima na dan nastanka zaštićenog slučaja, uključujući i dospjelu kamatu, umanje za iznos dospjelih obaveza tog deponenta prema banci.

Stečajni upravnik dostavlja Fondu podatke o visini ukupnih potraživanja i dospjelih obaveza deponenta banke.

Fond obračunava i vrši isplatu garantovanog depozita do iznosa od 50.000 eura po deponentu, bez obzira na broj i visinu depozita koje deponent posjeduje kod banke.

Isplata garantovanog depozita vrši se u eurima, a depoziti u valuti koja nije euro preračunavaju se u euro po srednjem kursu te valute važećem na dan nastanka zaštićenog slučaja, sa kursne liste koju objavljuje Centralna banka.

Pravo na isplatu garantovanog depozita

Član 6

Pravo na isplatu garantovanog depozita imaju deponenti čiji su depoziti položeni kod banke, uključujući i deponente filijale te banke koje posluju u inostranstvu.

Pravo na isplatu garantovanog depozita iz stava 1 ovog člana nemaju:

- 1) pravna lica koja se bave poslovima osiguranja;
- 2) državni organi i organizacije i organi i organizacije opštine, odnosno drugog oblika lokalne samouprave;
- 3) fondovi za obavezno zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje;
- 4) dobrovoljni penziono fondovi i društva za upravljanje penzionim fondovima;
- 5) investicioni fondovi i društva za upravljanje investicionim fondovima;
- 6) banke, kreditne unije, mikrokreditne finansijske institucije i lica koja obavljaju kreditno-garantne poslove;
- 7) lica u čije ime i za čiji račun banka, po njihovom nalogu, obavlja poslove za koje davalac sredstava samostalno snosi rizik;
- 8) pravna lica koja direktno ili indirektno učestvuju sa 5% ili više u kapitalu ili glasačkim pravima u toj banci;
- 9) lica koja su članovi organa upravljanja i/ili stalnih tijela organa upravljanja banke, lica odgovorna za dnevno poslovanje banke, rukovodioci organizacionih djelova u banci, pravna lica u kojima ova lica imaju direktno ili indirektno vlasništvo 5% ili više kapitala ili glasačkih prava, kao i njihovi bračni drugovi i djeca;
- 10) lica koja su vršila reviziju finansijskih izvještaja banke u periodu od tri godine prije otvaranja stečaja;
- 11) lica čiji depoziti ne glase na ime (neimenovani depoziti);
- 12) imaoci hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata koje je izdala ili čiju isplatu garantuje banka.

Pored lica iz stava 2 ovog člana pravo na isplatu garantovanog depozita utvrđenog ovim zakonom nemaju:

- 1) deponenti za koje je izvještajem o kontroli Centralne banke utvrđeno da su doprinijeli pogoršanju finansijskog stanja banke, a koji su kao vlasnici računa ostvarili visoke kamatne stope ili finansijske pogodnosti pri dobijanju kredita i drugih bankarskih usluga, a naročito, ako su:
 - a) dobili kredit, koji zbog vrste transakcije, nivoa rizika, boniteta zajmoprimca, odnosno vrste ponuđenih sredstava obezbjeđenja ne bi bio odobren drugom licu;
 - b) plaćali znatno nižu kamatu na kredite od kamata koje plaćaju drugi deponenti banke;
 - c) ostvarivali više kamate na depozite od kamata koje banka plaća drugim deponentima;
- 2) lica pravosnažno osuđena za krivično djelo koje predstavlja pranje novca ili finansiranje terorizma, za depozite povezane sa tim djelima.

Pravo na isplatu garantovanog depozita u posebnim slučajevima

Član 7

Pravo na isplatu garantovanog depozita određuje se za svakog vlasnika zajedničkog računa, prema ukupnim sredstvima, po svim njegovim depozitima položenim kod banke.

Udjeli svih deponentata u sredstvima na zajedničkom računu određuju se jednako između vlasnika računa, osim ukoliko vlasnici tog računa dostave dokaz da njihovi udjeli nijesu jednaki.

Depozitom jednog deponenta, u smislu ovog zakona, smatraju se sredstva na svim računima društva bez svojstva pravnog lica, svim računima ostavioca ili svim računima suvlasničkih zajednica.

Ako je deponent nastupao kao zastupnik trećeg lica, pravo na isplatu garantovanog depozita utvrđuje se u odnosu na zastupano lice.

Lice u čiju korist je položen depozit ovlašćeno je da traži isplatu od Fonda, ukoliko drukčije nije ugovoreno.

Učešće banke u sistemu zaštite depozita

Član 8

Banka je dužna da za učešće u sistemu zaštite depozita plaća premiju za zaštitu depozita (u daljem tekstu: premija), na način utvrđenim ovim zakonom.

Banka kojoj se izda dozvola za rad uključuje se u sistem zaštite depozita uplatom početne premije.

Učešće u sistemu zaštite depozita i obaveza plaćanja premije prestaju oduzimanjem dozvole za rad banke.

O izdavanju i oduzimanju dozvole za rad banke Centralna banka bez odlaganja obavještava Fond.

Obavještavanje o sistemu za zaštitu depozita

Član 9

Banka je dužna da, u pisanoj formi, na lako dostupan način u poslovnim prostorijama i na internet stranici banke, svojim deponentima i potencijalnim deponentima pruži obavještenje o sistemu zaštite depozita.

Obavještenje iz stava 1 ovog člana sadrži podatke o:

- pravu na isplatu garantovanog depozita;
- visini i načinu obračuna garantovanog depozita;
- nastanku zaštićenog slučaja;
- postupku isplate garantovanog depozita.

Banka je dužna da, na zahtjev deponenta ili potencijalnog deponenta, pruži i dodatne informacije o sistemu zaštite depozita i uslovima i postupku isplate garantovanog depozita i ne smije deponentima i potencijalnim deponentima za

davanje obavještenja i dodatnih informacija o sistemu zaštite depozita naplaćivati naknadu.

Banka je dužna da u filijali koja posluje u inostranstvu obavještenje iz stava 1 ovog člana učini dostupnim i na službenom jeziku države u kojoj ta filijala posluje.

Banci je zabranjeno da obavještenje o sistemu zaštite depozita koristi prilikom reklamiranja pojedinačnih bankarskih proizvoda.

Bliži način obavještanja deponenata i potencijalnih deponenata o pripadnosti sistemu zaštite depozita i korišćenja podatka iz stava 5 ovog člana utvrđuje Fond.

III. FOND

Status Fonda

Član 10

Fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Fonda.

Sjedište Fonda je u Podgorici.

Nadležnost Fonda

Član 11

Fond je dužan da, u skladu sa ovim zakonom, deponentima banke obezbijedi zaštitu od gubitka dijela ili cijelog depozita i da promoviše sistem zaštite depozita.

U ostvarivanju nadležnosti Fond:

- 1) utvrđuje visinu stope za obračun premije;
- 2) naplaćuje premije;
- 3) investira sredstva Fonda;
- 4) vrši obračun i isplatu garantovanih depozita;
- 5) donosi opšte akte za koje je ovlašćen ovim zakonom;
- 6) vrši druge poslove u skladu sa zakonom.

Poslovanje Fonda

Član 12

Fond posluje preko računa koji se vodi kod Centralne banke.

Fond je poreski obveznik u skladu sa zakonom.

Reviziju finansijskih iskaza Fonda vrši društvo za reviziju (u daljem tekstu: revizor), na način utvrđen zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija.

Organi Fonda

Član 13

Organi Fonda su Upravni odbor Fonda (u daljem tekstu: Upravni odbor) i direktor Fonda.

Upravljanje Fondom

Član 14

Fondom upravlja Upravni odbor.

Upravni odbor ima tri člana.

Članove Upravnog odbora imenuje Centralna banka, s tim što jednog člana imenuje na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija i jednog na predlog Udruženja banaka i finansijskih institucija Crne Gore.

Odlukom o imenovanju članova Upravnog odbora određuje se predsjednik Upravnog odbora.

Uslovi za imenovanje člana Upravnog odbora

Član 15

Za člana Upravnog odbora može biti imenovano lice priznatog integriteta, koje ima visoku školsku spremu, posjeduje visok stepen znanja u oblasti bankarstva i/ili finansija.

Član Upravnog odbora ne može biti:

- 1) zaposleni u banci, član organa upravljanja i/ili stalnih tijela organa upravljanja banke ili konsultant banke;
- 2) lice koje posjeduje, direktno ili indirektno, 5 % i više akcija banke;
- 3) lice koje je bilo član organa upravljanja ili je radilo na rukovodećim poslovima u banci na dan otvaranja stečajnog postupka ili u periodu od tri godine koje su prethodile otvaranju stečajnog postupka nad bankom;
- 4) lice osuđivano na безусловnu kaznu zatvora ili lice osuđivano za djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje funkcije člana Upravnog odbora;
- 5) lice koje je sa članom Upravnog odbora ili direktorom Fonda u braku ili u srodstvu u pravoj ili pobočnoj liniji zaključno sa drugim stepenom srodstva.

Način odlučivanja i odgovornost Upravnog odbora

Član 16

Upravni odbor odlučuje na sjednicama koje se održavaju najmanje jednom u tri mjeseca, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Predsjednik Upravnog odbora zakazuje i predsjedava sjednicama Upravnog odbora.

Sjednicama Upravnog odbora prisustvuje direktor Fonda, bez prava glasa.

Način rada i odlučivanja Upravnog odbora uređuje se poslovníkom o radu.

Upravni odbor je odgovoran za ostvarivanje funkcija Fonda.

Članovi Upravnog odbora za svoj rad imaju pravo na naknadu u skladu sa finansijskim planom Fonda.

Visina naknade iz stava 6 ovog člana ne može biti veća od iznosa jedne prosječne zarade zaposlenih u Fondu.

Sukob interesa

Član 17

Član Upravnog odbora je dužan da svoju dužnost u Fondu obavlja na način da njegovim privatni interesi ne utiču na nepristrasnost u obavljanju dužnosti.

Član Upravnog odbora koji ima privatni interes ili sa njim povezana lica ili je na drugi način direktno ili indirektno povezan sa predmetom odlučivanja, dužan je da na početku sjednice Upravnog odbora navede taj svoj interes i neće, ukoliko Upravni odbor ne odluči drukčije, učestvovati u razmatranju i glasanju o bilo kom pitanju u vezi sa navedenim predmetom.

Član Upravnog odbora i direktor ne može, u periodu od jedne godine od dana prestanka mandata u Fondu, zasnovati radni odnos u banci.

Mandat člana Upravnog odbora

Član 18

Član Upravnog odbora imenuje se na period od četiri godine i može biti imenovan dva puta.

Članu Upravnog odbora prestaje funkcija prije isteka mandata:

- 1) na lični zahtjev;
- 2) ispunjenjem uslova za penziju;
- 3) ako trajno izgubi sposobnosti za obavljanje svoje dužnosti;
- 4) ako nestručno ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti;
- 5) ako prekrši etički kodeks.

Na predlog Upravnog odbora, Centralna banka utvrđuje postojanje okolnosti iz stava 2 ovog člana i odlučuje o razrješenju člana Upravnog odbora.

Istovremeno sa razrješenjem člana Upravnog odbora, Centralna banka imenuje novog člana Upravnog odbora.

Mandat člana Upravnog odbora iz stava 4 ovoga člana traje do isteka mandata člana koji je razrješen.

Ovlašćenja Upravnog odbora

Član 19

Upravni odbor:

- 1) imenuje direktora Fonda;
- 2) donosi Statut Fonda;
- 3) donosi opšte akte za koje je ovlašćen ovim zakonom;

- 4) utvrđuje visinu stope za obračun premija;
 - 5) donosi finansijski plan;
 - 6) usvaja godišnje finansijske izvještaje i razmatra mišljenje i izvještaj revizora;
 - 7) razmatra godišnji izvještaj o radu Fonda;
 - 8) utvrđuje politiku i donosi odluke o investiranju sredstava;
 - 9) imenuje revizora;
 - 10) donosi poslovnik o radu Upravnog odbora;
 - 11) vrši i druge poslove utvrđene ovim zakonom i Statutom Fonda.
- Opšti akti Fonda objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".

Izvještavanje o radu Fonda

Član 20

Najkasnije do 31. maja tekuće godine Upravni odbor dostavlja Centralnoj banci Izvještaj o radu Fonda za prethodnu godinu, na usvajanje.

Uz izvještaj iz stava 1 ovog člana, Upravni odbor dostavlja Centralnoj banci i godišnje finansijske planove i izvještaje.

Izvještaji i godišnji finansijski planovi iz st. 1 i 2 ovog člana dostavljaju se Vladi Crne Gore i Skupštini Crne Gore, radi razmatranje.

Direktor Fonda

Član 21

Direktor Fonda:

- 1) organizuje rad i poslovanje Fonda;
- 2) predstavlja i zastupa Fond i odgovoran je za zakonitost rada;
- 3) predlaže Statut Fonda i opšte akte Fonda;
- 4) predlaže visinu stope za obračun premija;
- 5) predlaže finansijski plan Fonda;
- 6) predlaže godišnje finansijske iskaze Fonda sa mišljenjem i izvještajem revizora;
- 7) predlaže godišnji izvještaj o radu Fonda;
- 8) predlaže politiku investiranja sredstava;
- 9) sprovodi odluke Upravnog odbora;
- 10) odlučuje o investiranju sredstava Fonda do iznosa utvrđenog Statutom Fonda;
- 11) donosi pojedinačna rješenja deponentima koji nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita;
- 12) odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Fondu;
- 13) stara se o korišćenju sredstava za pokrivanje troškova rada Fonda;
- 14) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Fonda.

Direktora Fonda, na osnovu konkursa, imenuje Upravni odbor na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Za direktora Fonda može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane za člana Upravnog odbora.

Za vrijeme trajanja mandata direktor Fonda ostvaruje prava iz radnog odnosa u Fondu, u skladu sa opštim propisima o radu.

Direktor Fonda ne može tokom mandata profesionalno vršiti drugu dužnost, niti obavljati drugu djelatnost, osim naučne i istraživačke.

Pravna zaštita

Član 22

Članovi Upravnog odbora, direktor Fonda i zaposleni u Fondu, u sprovođenju zakonom utvrđenih ovlašćenja, ne mogu odgovarati za štetu koja bi mogla nastati prilikom obavljanja dužnosti u skladu sa zakonom i aktima donijetim na osnovu zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili namjerno ili grubom nepažnjom.

Troškove zaštite lica iz stava 1 ovog člana, u sudskim sporovima koji se odnose na obavljanje dužnosti u skladu sa zakonom i aktima donijetim na osnovu zakona, snosi Fond.

Statut Fonda

Član 23

Statutom Fonda bliže se uređuje upravljanje Fondom, ovlašćenja direktora Fonda, postupak donošenja akata iz nadležnosti Fonda, unutrašnja organizacija, način poslovanja i druga pitanja u vezi sa radom Fonda.

Statut Fonda se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore".

Sredstva Fonda

Član 24

Sredstva Fonda se obezbjeđuju iz:

- 1) prihoda naplaćenih po osnovu početne premije;
- 2) prihoda naplaćenih po osnovu redovne premije;
- 3) prihoda od investiranja sredstava Fonda;
- 4) prihoda ostvarenih po osnovu obeštećenja Fonda u postupku stečaja;
- 5) donacija;
- 6) drugih prihoda u skladu sa zakonom.

Ukoliko sredstva iz stava 1 ovog člana nijesu dovoljna da pokriju obaveze po osnovu zaštite depozita, Upravni odbor može odlučiti da se nedostajuća sredstva obezbijede:

- 1) naplatom vanredne premije;
- 2) uzimanjem pozajmica iz budžeta Crne Gore;
- 3) uzimanjem kredita od stranih banaka i finansijskih institucija;
- 4) izdavanjem hartija od vrijednosti.

Korišćenje sredstava Fonda

Član 25

Sredstva Fonda se koriste za isplatu garantovanih depozita i za:

- 1) plaćanje troškova koji nastanu u postupku isplate garantovanih depozita;
- 2) plaćanje troškova koji nastanu u vezi sa investiranjem sredstava;
- 3) otplatu glavnice i kamate na kredite i pozajmice koje Fond koristi;
- 4) isplatu obaveza po osnovu izdatih hartija od vrijednosti;
- 5) isplatu zarada i naknada zaposlenih;
- 6) finansiranje tekućih poslovnih i ostalih rashoda, u skladu sa finansijskim planom Fonda.

Investiranje sredstava

Član 26

Sredstva Fonda se mogu investirati u:

- 1) hartije od vrijednosti koje je izdala ili za koje garantuje Crna Gora;
- 2) hartije od vrijednosti koje je izdala strana banka, finansijska institucija i/ili država visokog kreditnog rejtinga koji je utvrđen od strane međunarodno priznate agencije;
- 3) depozite u centralnim bankama i stranim bankama sa visokim kreditnim rejtingom koji je utvrđen od strane međunarodno priznate agencije.

Bliži uslovi i način investiranja sredstava utvrđuju se Statutom Fonda i politikom investiranja sredstava.

Početna premija

Član 27

Banka kojoj je izdata dozvola za rad dužna je da, prije početka obavljanja djelatnosti, na račun Fonda uplati početnu premiju u iznosu od 50.000 eura.

Redovna premija

Član 28

Redovnu premiju Fond obračunava i naplaćuje tromjesečno, s tim da se početak tromjesečja računa od prvog dana januara, aprila, jula i oktobra kalendarske godine.

Osnovicu za obračun premije čini prosjek ukupnih depozita banke posljednjeg dana svakog mjeseca u prethodnom tromjesečju.

Stopa za obračun redovne premije ne može biti viša od 0,8%.

Odluku o visini stope za obračun redovne premije i načinu obračuna redovne premije donosi Upravni odbor, po pravilu do kraja novembra tekuće za narednu godinu.

Banke su dužne da redovnu premiju plaćaju početkom tromjesečja za tekuće tromjesečje, najkasnije u roku od osam dana od dana prijema fakture od Fonda.

Diferencirana premija

Član 29

Upravni odbor može, srazmjerno stepenu rizičnosti poslovanja pojedine banke, po posebno utvrđenoj metodologiji, utvrditi različite stope za obračun redovne premije (diferencirane premije).

Za utvrđivanje stepena rizičnosti poslovanja pojedine banke Centralna banka, na zahtjev Fonda, dostavlja raspoložive podatke o rejtingu i stepenu rizičnosti poslovanja banke.

Fond je dužan da podatke iz stava 2 ovog člana čuva kao poslovnu tajnu.

Metodologiju za utvrđivanje diferencirane stope za obračun redovne premije iz stava 1 ovog člana utvrđuje Upravni odbor.

Smanjenje redovne premije

Član 30

Kada sredstva iz člana 24 stav 1 tač. 1, 2, 3, 4 i 6 ovog zakona dostignu nivo od najmanje 10% garantovanih depozita, Upravni odbor može donijeti odluku o smanjenju stope redovne premije, odnosno o privremenom obustavljanju naplate redovne premije.

Vanredna premija

Član 31

Ukoliko Fond nedostajuća sredstva za isplatu garantovanih depozita obezbjeđuje naplatom vanredne premije, ukupni iznos redovne i vanredne premije u jednoj godini ne može biti veći od 1,5% ukupnih depozita banaka na posljednji dan mjeseca koji je prethodio nastanku zaštićenog slučaja.

Odlukom o uvođenju vanredne premije Upravni odbor utvrđuje iznos nedostajućih sredstava, osnovicu i stopu za obračun vanredne premije.

Banka je dužna da vanrednu premiju plati u roku od osam dana od dana prijema fakture.

Nepovratnost uplaćenih premija

Član 32

Premija koju je banka uplatila na ime zaštite depozita ne može biti predmet povraćaja.

Dostavljanje podataka i informacija

Član 33

Banka je dužna da Fondu mjesečno dostavlja podatke i informacije koji su potrebni za obavljanje poslova Fonda.

Vrste podataka i informacija iz stava 1 ovog člana, kao i rokove i način njihovog dostavljanja utvrđuje Fond.

Banka je odgovorna za tačnost podataka i informacija koje dostavlja Fondu.

Kontrola podataka

Član 34

Fond može zahtijevati od Centralne banke da izvrši kontrolu dostavljenih podataka i informacija iz člana 33 ovog zakona.

O rezultatima kontrole iz stava 1 ovog člana Centralna banka bez odlaganja obavještava Fond.

Poslovna tajna

Član 35

Član Upravnog odbora, direktor Fonda, zaposleni u Fondu, lice angažovano na obavljanju poslova Fonda, dužni su da sve podatke o poslovanju banaka i/ili Fonda do kojih dođu u obavljanju poslova čuvaju kao poslovnu tajnu.

Obaveza čuvanja poslovne tajne iz stava 1 ovog člana traje pet godina nakon prestanka mandata, radnog odnosa ili završetka poslova za koje je lice angažovano.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu mogu se učiniti dostupnim nadležnim organima u skladu sa zakonom.

IV. ISPLATA GARANTOVANOG DEPOZITA

Obaveze Fonda kod nastanka zaštićenog slučaja

Član 36

Fond je dužan da nastankom zaštićenog slučaja realizuje aktivnosti na obavještavanju deponentata i pripremi isplatu garantovanih depozita.

Fond je dužan da, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, stavi deponentima na raspolaganje sredstva u visini obračunatog garantovanog depozita.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, na zahtjev stečajnog upravnika banke, Upravni odbor može odlučiti da produži rok za početak isplate garantovanih depozita za još 10 radnih dana, o čemu je Fond dužan da bez odlaganja obavijesti deponente.

Fond je dužan da bez odlaganja, u najmanje dva štampana medija koja se distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici, objavi informacije o

nastanku zaštićenog slučaja, obavezi Fonda da izvrši isplatu garantovanih depozita, načinu obračuna i visini garantovanog depozita.

Fond je dužan da, najkasnije u roku od 10 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, donese odluku o izboru jedne ili više banaka preko kojih će se vršiti isplata garantovanih depozita (u daljem tekstu: banka - isplatilac).

Podatke o banci-isplatiocu, mjestu i datumu početka isplate garantovanih depozita Fond će objaviti u najmanje dva štampana medija koja se distribuiraju na teritoriji Crne Gore i na svojoj internet stranici.

Obračun i isplata garantovanih depozita

Član 37

Stečajni upravnik banke je dužan da, u roku od 10 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja, u elektronskoj formi dostavi Fondu podatke, kao i potrebnu dokumentaciju za obračun i isplatu garantovanih depozita u skladu sa ovim zakonom.

Na osnovu podataka i dokumentacije iz stava 1 ovog člana Fond vrši obračun garantovanog depozita, pojedinačno za svakog deponenta i podatke dostavlja banci - isplatiocu.

Banka-isplatilac je dužna da na osnovu podataka iz stava 2 ovog člana otvori račune, pojedinačno za svakog deponenta, najkasnije jedan dan prije početka isplate.

Na dan isplate deponent stiče pravo da raspolaže sredstvima po osnovu garantovanog depozita.

Bliže uslove, način i postupak isplate garantovanog depozita utvrđuje Fond.

Pravo Fonda na obeštećenje

Član 38

Na dan isplate, potraživanja deponentata prema banci u visini obračunatih garantovanih depozita prelaze na Fond.

Fond je dužan da, u stečajnom postupku koji je otvoren nad bankom, prijavi potraživanje u iznosu ukupne obaveze po osnovu garantovanih depozita stavljenih na raspolaganje deponentima, bez obzira da li su u trenutku prijave svi deponenti preuzeli sredstva koja su im stavljena na raspolaganje.

Fond ima pravo na namirenje sredstava iz stečajne mase, u visini potraživanja prijavljenih u skladu sa stavom 2 ovog člana, zauzimajući mjesto u redosljedu prioriteta naplate u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj i likvidacija banaka.

Poseban postupak za isključenje deponentata

Član 39

Fond donosi pojedinačna rješenja deponentima iz člana 6 st. 2 i 3 ovog zakona.

Rješenje iz stava 1 ovog člana je konačno.

Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.

V. KAZNENE ODREDBE

Član 40

Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - banka, ako:

1) svojim deponentima, kao i potencijalnim deponentima ne pruži obavještenje o sistemu zaštite depozita ili deponentima i potencijalnim deponentima naplati naknadu za davanje obavještenja o sistemu zaštite depozita (član 9 st. 1 i 3);

2) obavještenje o sistemu zaštite depozita koristi prilikom reklamiranja pojedinačnih bankarskih proizvoda (član 9 stav 5);

3) otpočne sa obavljanjem djelatnosti prije uplate početne premije (član 27);

4) ne plati ili kasni sa plaćanjem redovne premije (član 28 stav 5);

5) ne plati ili kasni sa plaćanjem vanredne premije (član 31 stav 3);

6) ne dostavi ili neblagovremeno dostavi ili dostavi netačne podatke i informacije (član 33 st. 1 i 3);

7) ne dostavi Fondu u roku od 10 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja podatke potrebne za obračun i isplatu garantovanih depozita (član 37 stav 1);

8) ne otvori deponentima račune za isplatu garantovanog depozita (član 37 stav 3).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu - banci novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura.

Član 41

Novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice, ako prije isteka jedne godine od dana prestanka mandata u Fondu zasnuje radni odnos u banci (član 17 stav 3).

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nastavak rada Fonda

Član 42

Fond osnovan po Zakonu o zaštiti depozita ("Službeni list RCG", br. 40/03 i 65/05) nastavlja sa radom u skladu sa ovim zakonom.

Visina garantovanog depozita u prelaznom periodu

Član 43

Izuzetno od člana 5 stav 3 ovog zakona, Fond obračunava i vrši isplatu garantovanih depozita:

- od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine do iznosa od 20.000 eura po deponentu, bez obzira na broj i visinu depozita koje deponent posjeduje kod banke;
- u periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. godine do iznosa od 35.000 eura po deponentu, bez obzira na broj i visinu depozita koje deponent posjeduje kod banke.

Početak isplate u prelaznom periodu

Član 44

Izuzetno od člana 36 stav 2 ovog zakona, Fond je dužan da, od dana stupanja na snagu ovog zakona do 31. decembra 2011. godine, stavi na raspolaganje deponentima iznos garantovanih depozita kod banke isplatioca, najkasnije u roku od 45 radnih dana od dana nastanka zaštićenog slučaja.

Imenovanje organa Fonda

Član 45

Centralna banka će imenovati članove Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Upravni odbor će imenovati direktora Fonda, u roku od 60 dana od dana imenovanja Upravnog odbora.

Rad organa Fonda do imenovanja

Član 46

Članovi Upravnog odbora imenovani u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita ("Službeni list RCG", br. 40/03 i 65/05) nastavljaju sa radom do imenovanja Upravnog odbora u skladu sa ovim zakonom.

Predsjednik Upravnog odbora imenovan u skladu sa Zakonom o zaštiti depozita ("Službeni list RCG", br. 40/03 i 65/05) vršiće poslove direktora Fonda do imenovanja direktora Fonda u skladu sa ovim zakonom.

Donošenje opštih akata

Član 47

Statut Fonda uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opšti akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do donošenja akata iz st. 1 i 2 ovog člana primjenjivaće se akti donijeti na osnovu Zakona o zaštiti depozita ("Službeni list RCG", br. 40/03 i 65/05).

Prestanak važenja

Član 48

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o zaštiti depozita ("Službeni list RCG", br. 40/03 i 65/05).

Stupanje na snagu

Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".